

# Programiranje I

Fajlovi

Enumeracija

Strukture - Uvodno

# Rad sa fajlovima

---

- Programski jezik C poznaje tip podatka "pokazivač na fajl".
- Da bi se radilo sa ovim tipom u C-u, mora biti uključena programska biblioteka `stdio.h`.
- Pokazivači na fajl se deklarišu kao:  
**`FILE *a;`**
- Do trenutka inicijalizacije ove promjenljive (inicijalizacija se obavlja pomoću funkcije `fopen`), pokazivač je neupotrebljiv.

# Funkcija **fopen**

---

- Funkcija **fopen** ima sintaksu:  
`a = fopen("fajl koji se otvara", "način otvaranja");`
- Ako se fajl koji se otvara nalazi u tekućem folderu, može se navesti samo njegovo ime, npr. `"Test.txt"`.
- Ako je fajl nalazi u nekom drugom folderu na disku, mora se navesti putanja do njega: `"C:\\Temp\\Proba.txt"`. Zbog čega se koristi `\`, a ne samo `\?`
- Ako se fajl otvara za čitanje, drugi argument **fopen**-a je `"r"`.
- Ako je otvaranje obavljenno uspješno, pokazivač **a** se pozicionira na početak postojećeg fajla.

# Funkcija `fopen`

---

- Ako se fajl otvara za upis, drugi argument je "**w**". Ako fajl ranije nije postojao biće kreiran, a ako je postojao biće izbrisan. U oba slučaja će pokazivač biti pozicioniran na početak otvorenog fajla.
- Nadovezivanje na kraj fajla (bez brisanja postojećeg sadržaja) se obavlja sa "**a**" (pokazivač se sada pozicionira na kraj fajla).
- Opcija "**+**" omogućava otvaranje i za čitanje i za upisivanje.
- Svaki od ovih karaktera može biti praćen slovom "**t**" ili slovom "**b**".

# Funkcija `fopen`

---

- Kombinacija "**rt**" označava da se fajl otvara za čitanje u tekstualnom modu, dok, recimo, "**wb**" znači da se fajl otvara za upis u binarnom modu.
- Po pravilu, fajl se otvara u tekstualnom modu, tako da se slovo **t** može izostaviti.
- Koje su razlike između binarnog i tekstualnog režima?
- Kod binarnog režima podaci se u fajl smještaju u zavisnosti od binarne reprezentacije tipa podatka, dok se u tekstualnom režimu svi podaci smještaju u formi ASCII koda (jedan karakter-jedan bajt).

# Funkcija `fopen`

---

- Na primjer, broj **1234567** se u binarnom režimu zapisuje kao **4 bajta** (pod uslovom da `int` zauzima **4 bajta**), dok u **tekstualnom** režimu zauzima **7 bajta**, za svaki karakter po jedan ('1', '2', '3', '4', '5', '6' i '7').
- Ako se fajl ne može otvoriti iz bilo kog razloga (ne postoji za čitanje, nema prostora za upis, zabranjen pristup), **fopen** vraća **NULL** pokazivač.
- Svaka poziv funkcije **fopen** mora biti praćen provjerom da li je fajl otvoren i preduzimanjem eventualnih korektivnih radnji.

# Funkcija `fopen`

---

- Primjer otvaranja fajla sa provjerom  
`a = fopen("abc.txt", "r");  
if(a == NULL) exit(1);`
- Postoji više funkcija za upis i čitanje iz fajla. Uglavnom liče na već poznate naredbe iz `stdio.h` biblioteke (i fajl funkcije pripadaju toj biblioteci).
- Razlikuju se po dodatnom argumentu koji predstavlja pokazivač na fajl.
- Na primjer, ako je fajl otvoren za upis, funkcija `fprintf(a, "%d \n", 2);` upisuje broj 2 i znak za novi red u fajl na koji pokazuje **a** (pozicionira se na početak narednog reda fajla).

# Upis i čitanje iz fajla

---

- Sve funkcije za upis i čitanje iz fajla vrše pomjeranje pozicije za čitanje i upis tako da je naredna pozicija tamo gdje je stala prethodna funkcija.
- Funkcije `fputc(c, a)` i `putc(c, a)` upisuju karakter `c` u fajl `a`.
- Funkcija `fputs(s, a)` upisuje string `s` u fajl `a`, ali za razliku od `puts` ne prelazi u novi red.
- Funkcije `fgetc(a)` i `getc(a)` vraćaju tekući karakter iz fajla.

# Upis i čitanje iz fajla

---

- Funkcija **fgets(s, n, a)** učitava string **s** iz fajla na koji pokazuje pokazivač **a**, ali ne više od **n** karaktera. Ovo je mala razlika u odnosu na **gets(s)** koja učitava string do znaka Enter, jer se u fajlovima može dogoditi da je sve štampano u jednom redu, tako da bi praktično čitav fajl bio učitan odjednom.
- Napominjemo da se na kraju fajla nalazi poseban simbol koji je definisan preko simboličke konstante **EOF** (End-Of-File). Prilikom upisa na kraj fajla vrši se pomjeranje ovog karaktera, dok se čitanje ne može vršiti nakon njega.

# Upis i čitanje iz fajla

- Dakle, prilikom čitanja treba uvijek vršiti provjeru da li je dostignut kraj fajla. Ilustrujmo rad sa fajlovima na Zadatku 3. iz poglavlja zbirke 2.9.
- **Primjer:** Svaki red fajla sadrži po jedan cijeli broj. Formirati novi fajl koji se razlikuje od početnog po tome što su prvi, treći, peti itd. broj udvostručeni.

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int broj, i;
    FILE *a, *b;
```

```
if((a = fopen("CioBroj.txt", "r")) == NULL) {
    puts("Greska pri otvaranju fajla");
    exit(1);
}
if((b = fopen("NoviCio.txt", "w")) == NULL) {
    puts("Greska pri otvaranju fajla");
    exit(1);
}
```

# Primjer

```
i=1;  
while(fscanf(a, "%d", &broj) != EOF) {  
    fprintf(b, "%d\n", (i%2==1) ? 2*broj : broj);  
    i++;  
}  
fclose(a);  
fclose(b);  
}
```

- Prvi fajl smo otvorili za čitanje, a drugi za upis. U istoj naredbi vršimo provjeru da li je otvaranje uspjelo poređenjem sa **NULL**. U slučaju da nije uspjelo, izlazimo iz programa.
- U petlji, zatim, učitavamo broj po broj iz fajla na koji pokazuje **a**, sve do kraja fajla.

- Pojasnimo ukratko program. Koristimo dvije cjelobrojne promjenljive **i** i **broj**. **i** služi za brojanje redova fajla, dok u **broj** učitavamo brojeve iz početnog fajla.

- Koristimo dva pokazivača na fajlove.

# Primjer - pojašnjenje

---

- U slučaju da je broj **i** paran, u fajl na koji pokazuje pokazivač **b** se vrši njegov upis, a ako je neparan upisuje se njegova duplirana vrijednost.
- Na kraju se fajlovi zatvaraju (ove će naredbe biti kasnije objašnjene).
- Još jedan par funkcija se može koristiti za upis i čitanje iz fajla. Za upis podataka iz memorije u fajl može poslužiti funkcija

```
int fwrite(void *p, int d, int n, FILE *a);
```

# fwrite i fread

Parametri funkcije **fwrite** su:

- **p** pokazivač na zonu u memoriji sa koje počinje prepisivanje u fajl
- **d** dužina (u bajtima) objekta koji se prepisuje
- **n** broj objekata koji se prepisuju
- **a** pokazivač na fajl u koji se vrši prepisivanje

■ Funkcija za prepisivanje iz fajla u memoriju je **fread** i ima prototip:

```
int fread(void *p, int d, int n, FILE *a);
```

Značenje argumenata je kao i kod **fwrite**, ali se sada prepisuju podaci iz fajla u memoriju.

■ Upis i čitanje se po pravilu uvijek vrše pomoću parova funkcija (**fscanf**, **fprintf**), (**fgets**, **fputs**) i (**fread**, **fwrite**).

# Pomjeranje u fajlu

- Pored standardnog načina za pomjeranje pokazivača na fajl funkcije za upis i čitanje, postoje i druge funkcije koje vrše pomjeranje po fajlu bez upisa i čitanja.
- Prva od njih je  
**rewind(a)**  
koja "premotava" fajl **a** na početak, odnosno pokazivač **a** nakon ove naredbe pokazuje na početak fajla. Podsjeća na komandu za premotavanje trake na kasetofonu, a ima i slično porijeklo, jer je nekad najznačajniji memorijski medijum bila magnetna traka koja se s vremenom na vrijeme morala premotati.

# Pomjeranje u fajlu

- Druga značajna funkcija za pomjeranje u fajlu je `fseek(a,n,k)`. Argumenti funkcije su:
  - `a` pokazivač na fajl
  - `n` udaljenost od referentne pozicije (u bajtima)
  - `k` referentna pozicija
- Pretpostavljamo da su prva dva argumenta jasna. Treći argument definiše poziciju u odnosu na koju se pomjeramo. Obično se zadaje preko simboličke konstante koja može uzeti jednu od sljedeće tri vrijednosti:

`SEEK_SET` (ili numerički 0 → početak fajla)

`SEEK_CUR` (ili numerički 1 → tekuća pozicija)

`SEEK_END` (ili numerički 2 → kraj fajla).

# Pomjeranje u fajlu

---

- Jasno je da se od kraja fajla može ići samo unazad (**n** je negativno), a od početka unaprijed, dok se iz tekuće pozicije, podrazumjevajući da je negdje u sredini fajla, možemo kretati i unaprijed i unazad.
- Funkcija **ftell(a)** vraća tekuću poziciju u fajlu na koju pokazuje **a**.
- Funkcija **feof(a)** provjerava da li smo u fajlu stigli do karaktera EOF (vraća **1** ako **jesmo** i **0** ako **nijesmo**).

# Zatvaranje fajlova

---

- Da bi promjene koje su se vršile nad fajlovima bile pravilno ažurirane, fajlovi se moraju, prije završetka programa, **obavezno** zatvoriti.
- Fajl koji je otvoren preko pokazivača **a** može se zatvoriti funkcijom  
**fclose(a);**
- Svi fajlovi koji su otvoreni u programu jednovremeno se zatvaraju funkcijom  
**\_fcloseall();**

# Redirekcija

---

- Postoje situacije kada jedan dio rada sa fajlovima umjesto programa može vršiti operativni sistem. To se obavlja preko tzv. **redirekcije**.
- Posmatrajmo sljedeći elementarni program:

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int a, b;
    scanf("%d%d", &a, &b);
    printf("%d %d", a, b);
}
```

# Redirekcija

- Program prima dva cjelobrojna argumenta i štampa ih. Pretpostavimo da se izvršna verzija programa zove **prog.exe**.
- Izvršavanje se obavlja sa komande linije naredbom:  
**prog**
- Program sačeka da unesemo dva broja koja zatim odštampa na ekranu.
- Međutim, verzija naredbe:  
**prog > izlaz.txt**  
će sa komandne linije primiti dva broja, koja neće odštampati na ekranu.

# Redirekcija

- Umjesto na ekran, rezultat je preusmjeren (redirektovan) u fajl **izlaz.txt**, a znak **>** obavještava operativni sistem da rezultate treba preusmjeriti sa ekrana (stand. izlaza) u fajl.
- Slično, naredba:  
**prog < ulaz.txt**  
će iz fajla **ulaz.txt** učitati podatke (neće ih tražiti sa tastature kao standardnog ulaza) i rezultat će odštampati na ekranu.
- Dozvoljene su i kombinacije sa preusmjeravanjem i ulaza i izlaza.

Ovo je samo ilustracija bez potrebe da joj bude posvećena značajna pažnja. U operativnim sistemima UNIX/Linux postoji mnogo složeniji sistem koji dozvoljava operacije tipa: sjutra u 6 pokreni program i rezultat smjesti u fajl koji ćeš nakon dva sata poslati na e-mail.

# Enumeracija

- **Enumeracija** (ili **nabranje**) je specijalni tip podatka u C-u koji predstavlja zamjenu za veći broj cjelobrojnih konstanti.
- Konstantama se dodjeljuju imena (tzv. **simboličke konstante**).
- Prije nego objasnimo detaljnije enumeraciju, ilustrujmo jednu njenu primjenu.
- Dani u nedjelji se u programu mogu pamtiti kao stringovi, ali ih je često mnogo bolje zapamtiti kao cijele brojeve. To onda znači da programer treba da zapamti preslikavanje dana u odgovarajući cijeli broj i da kroz program koristi cijeli broj gdje bi se inače pozvao na dan.

# Enumeracija

- Čak i da programer ima takav kapacitet da pamti sva preslikavanja koja uvede u program, to ne znači da će to umjeti da prate drugi programeri koji budu nastavljali njegov rad. Stoga je mnogo bolje definisati odgovarajuće nabranje i uvesti simboličke konstante koje već po nazivu sugeriraju o kom se danu (ili bilo kom drugom podatku) radi.
- Enumeracija se definiše najčešće globalno (van svih funkcija u programu). Primjer:

```
enum dani {PONED, UTOR, SRIJ, CETV, PETAK, SUBOTA, NEDJ};
```

↓  
uveđene simboličke konstante

→ naziv enumeracije, koji se u C-u može izostaviti

ključna riječ (mala slova)

# Enumeracija

- Simboličke konstante uzimaju vrijednosti **PONED=0, UTOR=1, SRIJ=2, CETV=3, PETAK=4, SUBOTA=5, NEDJ=6.**
- Pokušaj promjene vrijednosti simboličke konstante dovodi do greške u programu i prekida izvršavanja.
- Nije potrebno simboličke konstante pisati velikim slovima, ali je to konvencija.
- Primjer:

```
enum {AAA=6, BBB=-1, CCC, DDD=3, EEE};
```

Konstante kojima su dodijeljene vrijednosti uzimaju te vrijednosti, dok one koje nijesu specificirane uzimaju vrijednost za 1 veću od prethodne. Ako prva nije definisana, njena vrijednost je 0.

# Strukture

---

- Do sada smo se srijetali sa kolekcijama podataka istog tipa i te kolekcije smo nazivali nizovima (sa specijalnim slučajevima - matricama i stringovima).
- Modelovanje podatka iz realnog svijeta je često teško ostvarivo preko do sada naučenih tipova podataka, uključujući i nizove.
- Na primjer, RADNIK, MAŠINA, STUDENT, PROZOR se teško modeluju i jednim do sada uvedenim tipom podataka.
- Stoga su definisane **strukture** (alternativni nazivi su zapis ili slog), koje mogu da sadrže više podataka raznorodnog tipa.

# Strukture

- Strukture se u programskom jeziku C uvode pomoću ključne riječi **struct**:

```
struct naziv_strukture {
```

deklaracija promjenljivih članica strukture

```
} promjenljive_struktturnog_tipa;
```

- Primjer:

```
struct str {  
    char ch;  
    int i;  
} s1, s2;
```

Sada promjenljive **s1** i **s2** imaju tip strukture **str** i obje sadrže cijeli broj **i** i karakter **ch**. Memorija se za jedan podatak struktturnog tipa zauzima redom (karakter, pa cijeli broj).

# Strukture – definicija i deklaracija

- Struktura je vidljiva tamo gdje je definisana.
- Po pravilu se strukture definišu van svih funkcija (globalno), ali se istovremeno ne deklarišu (ako nema potrebe za globalnim strukturama) promjenljive odgovarajućeg tipa.
- Promjenljive strukturnog tipa se mogu deklarisati unutar funkcija (mogu biti i argumenti funkcija):

```
struct str {  
    char ch;  
    int i;  
};
```

Definicija strukture

```
struct str s1, s2;
```

Deklaracija promjenljivih strukturnog tipa

# Strukture – memorija i inicijalizacija

- Sama struktura predstavlja mustru (šemu, šablon) kako će promjenljive struktturnog tipa biti smještene u memoriji računara. **Stoga, struktura ne zauzima memoriju!**
- Promjenljive struktturnog tipa zauzimaju memoriju koja je jednaka zbiru memorija potrebnih za smještanje promjenljivih članica strukture.
- Podaci struktturnog tipa se mogu inicijalizovati navođenjem odgovarajućih promjenljivih unutar vitičastih zagrada. Za strukturu iz prethodnog primjera, to se radi sa:

```
struct str s1 = {'a', 4}, s2 = {.ch = '#', .i = 345};
```

bitan redoslijed

Od C99, možemo koristiti označene inicijalizatore  
(eng. *designated initializers*) – nije bitan redoslijed

# Strukture – pristupanje članovima

- Promjenljivim unutar struktturnog tipa se može pristupiti preko operatora tačka.

```
s1.ch = 'A';  
s1.i = 123;
```

- Unutar strukture se može nalaziti niz kao podatak član i tom nizu trebaju biti poznate sve dimenzije kako bi se mogla obaviti alokacija memorije:

```
struct Radnik {  
    char ImePrezime[40];  
    int GodineStaza;  
} rad = {"Mitar Pavlović", 4};
```

# Strukture i nizovi

- Sada se elementima ovog niza može pristupiti kao:  
`rad.ImePrezime[7] = 'a';`  
Učitavanje imena i prezimena bi bilo:  
`scanf("%d%s", &rad.GodineStaza, rad.ImePrezime);`
- Moguće je deklarisati niz struktura (tačnije je reći niz podataka strukturnog tipa):  
`struct Radnik Pogon[40];`
- Elementima niza se pristupa na standardni način:  
`Pogon[7].GodineStaza = 11;`  
`strcpy(Pogon[3].ImePrezime, "Petar Pavlovic");`

# Strukture i **typedef**

---

- Neki programeri ne vole da "vuku" ključnu riječ **struct** kroz program, već umjesto nje uvode "sopstveni tip podatka" preko **typedef**. Ovo se, po pravilu, vrši globalno. Na primjer:

```
typedef struct {  
    char ImPrez[40];  
    int godUpis, godStud;  
} Student;
```

- Deklaracija i upotreba promjenljivih ovog tipa se obavlja navođenjem samo novodefinisanog tipa, npr.:  
**Student DrugaGod[90];**